

Ang Banagbanag

Ang Mantalaan sa Presensya ni Kristo

MARSO 2025



Ang Banagbanag

Pebrero 2025

Talaan sa mga Sulod

MGA HIGHLIGHT SA KADLAWON.....	2
ANG MAHIMAYAONG RESULTA SA PAGPABAWTISMO PARA SA MGA PATAY	2
INTERNASYONAL NGA PAGTUON SA BIBLIYA	16
PAG-AMPO SA HUSTO	16
JUAN BAUTISTA.....	19
ANG DATO NGA BATAN-ON	22
ANG SAMBINGAY SA MGA KARNERO UG SA MGA KANDING	25

Ang Mahimayaong Resulta sa Pagpabawtismo Para sa mga Patay

***“Kay maingon nga ang tanang tawo mamatay tungod sa
ilang kaliwat gikan kang Adan, mao man usab ang tanan nga
nahiusa kang Kristo mabuhi pag-usab.”***

1 Corinto 15 bersikulo 22, Williams New Testament

Pebrero ang tibuok kaliwatan sa tawo patay na o himalatyon. Gipatin-aw ni Pablo sa atong pangbukas nga bersikulo nga kini nagsugod sa unang tawo, si Adan. Kini tungod sa pagsupak ni Adan sa balaang balaod. (Genesis 2 bersikulo 16 ug 17; 3 bersikulo 17 hangtod 19). Sa panguna, ang tibuok ika-15 nga kapitulo sa 1 Corinto naghatag ug pasalig nga ang mga patay hatagan ug kahigayonan alang sa bug-os nga pagpasig-uli sa kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw.

Gipatin-aw ni Pablo kon nganong ingon niini: “Kay tungod kay pinaagi sa tawo (Adan) miabut ang kamatayon, pinaagi sa tawo (Kristo Jesus), miabut usab ang pagkabanhaw sa mga patay.” (bersikulo 21). Dinhi kita gipahinumdoman nga ang tawo nga si Kristo Jesus mao ang mitubos sa kalibotan gikan sa kamatayon, nga nahiuyon sa kaugalingong mga pulong ni Jesus sa dihang

siya miingon nga iyang ihatag ang iyang unod “alang sa kinabuhi sa kalibotan.” Juan 6 bersikulo 51

Ang apostol migamit sa pulong nga "lukat" sa paghulagway niini nga bahin sa plano sa Dios alang sa pagbawi sa tawo gikan sa silot sa kamatayon. Siya misulat: “Kini maayo ug dalawaton sa panan-aw sa Diyos nga atong Manluluwas; Siya buot nga ang tanang tawo maluwas, ug makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2 bersikulo 3 hangtod 6

Ang Griyego nga pulong sa Bag-ong Tugon nga gihubad nga "lukat" nagpasabut nga "usa ka bili nga katumbas," usa ka "presyo sa pagtubos." Ang tawo nga si Kristo Jesus, nga gipahayag sa Kasulatan nga “balaan, dili makadaot, walay buling, bulag sa mga makasasala,” katumbas sa hingpit nga tawo nga si Adan, kinsa gilalang sa larawan sa Diyos. (Hebreohanon 7 bersikulo 26; Genesis 1 bersikulo 26 ug 27). Si Adan mao ang nagdala sa kamatayon sa iyang kaugalingon ug sa iyang tibuok kaliwatan pinaagi sa paglapas sa balaang balaod. Ang himpit nga tawo, si Jesus, naghatag sang iya kaugalingon sa halad nga kamatayon, kag sa paghimo sini isa sia ka bili nga katumbas. Kadto nga halad naghatag ug katubsanan alang kang Adan ug busa ang tanan kansang kaliwat naggikan kaniya—ang tibuok tawhanong rasa. Ining “gawad para sa tanan,” subong sang paglaragway ni Pablo, nagbukas sang dalan para sa tanan nga magbalik sa kabuhi.

Si Pablo misulat sa laing dapit: “Ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo.” (Roma 6 bersikulo 23). Ang susamang panghunahuna gipahayag diha sa Juan 3 bersikulo 16 ug 17: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.

Si Jesus dugang nga mipasabut, “Siya nga mosalig kaniya (Jesus). (Juan 3 bersikulo 18). Kini nga mga teksto nagpadayag nga ang tibuok kalibotan, pinaagi sa kabilin, ubos sa silot sa kamatayon, ug nga ang kagawasan gikan niini nga pagkahinukman ug ang kahigayonan sa pagpasig-uli ngadto sa hingpit nga kinabuhi gitagana pinaagi kang Kristo. Apan, kini nga pagpasig-uli nagdepende sa pagtuo ug pagdawat sa indibiduwal diin gihimo kining mahigugmaong tagana.

Niining panahona karon, kadtong kinsa, sa pagkat-on mahitungod niining tagana sa grasya sa Dios, midawat niini sa mga kondisyon sa pagkamasinugtanon ug sa bug-os nga pagpahinungod sa pagbuhat sa diosnon nga kabubut-on, ginaingon nga “gimatarung,” pagaisipon nga matarung sa atubangan sa Dios. Si Pablo misulat, “Kay gipakamatarong kita pinaagi sa pagtuo, kita adunay pakigdait uban sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.” (Roma 5 bersikulo 1). Kadtong wala moduol kang Kristo sa bug-os nga pagtuo, gisuportahan sa bug-os nga pagpahinungod sa ilang mga kinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos pinaagi sa pagsunod sa mga tunob ni Jesus, wala makatagamtam niining “kalinaw uban sa Diyos” karong panahona. Kini sila nahimulag gihapon gikan kaniya tungod sa sala—ilalom pa sa silot ngadto sa kamatayon.

Walay laing paagi sa kaluwasan gikan sa kamatayon kay pinaagi kang Kristo. Naghisgot bahin kang Jesus, si Pedro miingon, “Ni adunay kaluwasan diha kang bisan kinsa: kay walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa mga tawo, nga pinaagi niini kita maluwas.” (Mga Buhat 4 bersikulo 12). Ang rason nga walay kaluwasan gikan sa kamatayon gawas kon pinaagi kang Jesus mao nga siya lamang ang nag-ula sa iyang hingpit nga tawhanong dugo alang sa tinunglo sa sala ug himalatyon nga kaliwat. Ang giula nga dugo, diha sa Kasulatan, usa ka simbolo sa kinabuhi nga gibubo, ug si Jesus “nagbubo sa iyang kalag ngadto sa kamatayon,” aron si Adan ug ang tanan niyang kaliwat makabaton ug kahigayonan nga mabuhi. Isaías 53 bersikulo 12

Sa dihang atong dawaton pinaagi sa pagtuo ang mga tagana sa giula nga dugo ni Kristo, ug ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa balaang kabubut-on, atong makita nga adunay labaw pa niini kay sa pagtuo lamang. Si Pablo misulat: “Kaninyo gihatag alang kang Kristo, dili lamang sa pagtuo kaniya, kondili usab sa pag-antos tungod kaniya.” (Filipos 1 bersikulo 29). Adunay daghang kasulatan nga nagpaila nga pribilehiyo sa mga Kristohanon ang pag-antos uban ni Jesus. Sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, si Pablo misulat, “Kini maoy usa ka matinumanong panulti: Kay kon kita mamatay uban kaniya, kita mabuhi usab uban kaniya: Kon kita mag-antus, kita usab magahari uban kaniya.” 2 Timoteo 2 bersikulo 11 ug 12

PARA SA MGA PATAYÎ

Sa tukma, si Pablo naghisgot niining bahina sa balaang kabubut-on alang sa tanang magtutuo maylabot sa iyang paghisgot bahin sa pagkabanhaw sa mga patay. Dayag nga adunay pipila sa simbahan sa Corinto nga wala motuo sa pagkabanhaw ni Jesus. Iyang gipunting nga kon si Kristo wala mabanhaw gikan sa mga patay nan walay paglaum nga bisan kinsa sa mga patay mabanhaw sa kinabuhi. Sa kasukwahi, iyang gipakita dili lamang nga si Jesus gibanhaw gikan sa mga patay, kondili nga ang tanan, pinaagi kaniya, pagabanhawon gikan sa mga patay ug makabaton ug kahigayonan nga mapasig-uli ngadto sa hingpit nga kinabuhi. 1 Corinto 15 bersikulo 12 hangtod 22

Ang apostol tin-awng nagpakita nga kini matuman pinaagi sa pagmando ni Kristo, ug nga siya maghari hangtod ang tanang mga kaaway mabutang ilalom sa iyang mga tiil. Bisang kamatayon mismo pagalaglagon. Kon kanang mahimayaong buhat makompleto na ang gingharian ni Kristo itugyan ngadto sa Amahan, nga siya “mahimong tanan diha sa tanan.” 1 Corinto 15 bersikulo 24 hangtod 28

Niini si Pablo midugang niining mga pulonga: “Unsa may ilang buhaton nga gibawtismohan alang sa mga patay, kon ang mga patay dili gayod mabanhaw? Ngano man nga sila gibawtismohan alang sa mga patay? Ug nganong nameligro man kami matag takna? Nagatutol ako pinaagi sa inyong pagmaya nga nabatongan ko diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, mamatay ako adlaw-adlaw. mamatay kita.” bersikulo 29 hangtod 32

Dinhi atong gipahinumdoman nga ang tinuod nga mga magtutuo ni Kristo—ang tinuod nga nagsunod sa iyang mga tunob karong panahona—nag-antos ug namatay uban kaniya. Kini, gipatin-aw ni Pablo, maoy alang sa “patay” nga kalibotan sa katawhan, nga nagpakita nga sa usa ka paagi ang mga patay makabenepisyo sa mga pag-antos ug kamatayon sa mga sumusunod ni Jesus. Kini, sa pagkatinuod, maoy usa sa hinungdanong bahin sa dakong disenyo sa Diyos sa paghatag ug kinabuhi sa kalibotan sa katawhan. Gihatag kini sa atong pagtagad sa daghang paagi sa Kasulatan. Usa niana mao ang pinaagi sa saad nga gihimo sa Dios kang Abraham, nga pinaagi sa iyang binhi ang tanang mga banay sa yuta mapanalanginan. Genesis 12 bersikulo 3; 22 bersikulo 18

Si Pablo miila niining gisaad nga binhi ni Abraham nga mao si Jesus, ug midugang, “Ingon sa kadaghan kaninyo nga nabunyagan ngadto kang Kristo nagsul-ob kang Kristo. ... Ug kon kamo iya ni Kristo, nan kamo mga kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.” (Galacia 3 bersikulo 16 ug 27 hangtod 29). Dinhi makita nga kadtong nabunyagan ngadto kang Kristo ug kinsa matinud-anon, makapanunod uban kaniya sa saad sa pagpanalangin sa tanang mga pamilya sa yuta. Sanglit kining “mga pamilya sa yuta” nga pagapanalanginan mga patay man o himalatyon, makataronganon nga hunahunaon kadtong nabawtismohan ngadto kang Jesu-Kristo ingong, sa simbolikong pagkasulti, “gibawtismohan alang sa mga patay.” Pinaagi niini nga bunyag nga sila mapamatud-an nga takus, ug andam alang, nianang talagsaong umaabut nga buhat sa pagpanalangin sa tanang mga pamilya sa yuta.

DUGANG NGA GIPATIN-AW ANG BAUTISMO

Ang pagpaunlod sa tubig nga gitugotan diha sa Kasulatan alang sa mga Kristohanon maoy usa lamang ka simbolo o hulagway sa tinuod nga bautismo, nga dili ngadto sa tubig kondili ngadto kang Kristo, ug ilabina ngadto sa iyang kamatayon. Si Pablo namahayag: “Wala ba kamo masayud, nga kitang tanan nga gibunyagan ngadto kang Jesukristo gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon? ... Kay kon kita gihiusa sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab mahisama sa iyang pagkabanhaw.” Roma 6 bersikulo 3 ug 5

Unsa ang “kasama” sa kamatayon ni Jesus? Ang apostol dugang nga mipasabut: “Niana siya namatay, siya namatay ngadto sa sala sa makausa: ... Sa samang paagi isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay gayud ngadto sa sala.” (bersikulo 10 ug 11). Si Jesus wala gayud nahimong makasasala. Busa, ang iyang kamatayon “ngadto sa sala” maoy usa ka haladnong kamatayon alang sa tinunglo-sa-sala nga kalibotan sa katawhan. Ang atong pagkatanum uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon usa usab ka sakripisyo nga kamatayon. Si Pablo misulat: “Busa ako mangamuyo kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Diyos, nga inyong itanyag ang inyong mga lawas ingong buhing halad, balaan, dalawaton sa Diyos, nga maoy inyong makataronganong pag-alagad.” Roma 12 bersikulo 1

Nagapatuhoy sa iya bawtismo sa halad nga kamatayon, si Jesus nagsiling, “May bawtismo ako nga dapat bawtismohan; kag daw ano ang akon kalisod tubtob nga ini matuman!” (Lucas 12 bersikulo 50). Ang Griego nga tinaga diri nga ginbadbad nga “mapig-uton” nagakahulugan nga ginapilitan ukon nabalaka. Ang paghisgot sa atong Ginoo dayag nga mao ang kataposang mga oras sa iyang ministryo, sa dihang siya dakpon ug pagapatyon.

Busa ang iyang bawtismo kinahanglang, sa literal nga diwa, usa ka “bawtismo sa kamatayon.”

Sa dihang ang duha sa iyang mga tinun-an mihangyo nga molingkod, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala sa iyang gingharian, si Jesus miingon kanila: “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo: makainom ba kamo sa kopa nga akong imnan, ug magpabawtismo sa bawtismo nga gibawtismohan kanako?”— Marcos 10 bersikulo 35 hangtod 38

Kining duha ka mga disipulo miingon nga sila makasinati sa mga kasinatian nga gipasabut ni Jesus, mao nga siya miingon, “Kamo sa pagkatinuod moinom sa kopa nga akong pagaimnan; ug sa bautismo nga Ako gibunyagan kamo pagabautismohan.” (bersikulo 39). Ang pulong bautismo nagpasabut nga “paglubong,” ug ang pakisayran niining lain-laing mga teksto mao ang paglubong sa atong mga kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Dios. Kabubut-on sa Dios nga si Jesus mamatay nga sakripisyo alang sa mga sala sa kalibutan, sa ingon ang paglubong sa kabubut-on sa Agalon ngadto sa kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan nagpaila usab sa iyang bunyag ngadto sa kamatayon. Sa susama, kabubut-on sa Diyos nga ang mga tinun-an ni Jesus mosunod sa ilang Agalon ngadto sa kamatayon, aron mabawtismohan sa iyang bautismo, nga gipasabot ni Pablo nga usa ka bautismo ngadto sa kamatayon.

Ang sakripisyo nga kamatayon ni Jesus nagtagana sa pagkanselar sa sentensiya sa kamatayon nga gipahiluna batok sa kaliwat ni Adan; walay laing sakripisyo ang gikinahanglan alang niini. Bisan pa niana, ang kalibutan, nga nahimo nga gawasnon gikan sa pagkahinukman, kinahanglan nga malamdagan mahitungod sa sakripisyo nga buhat ni Kristo. Dugang pa niini, ang katawhan kinahanglan nga mabayaw gikan sa mental ug moral nga pagkadaut, ug malimpyohan gikan sa tanan nga nagpabilin nga mga epekto sa sala, aron mapasig-uli ngadto sa kahingpitan nga nawala kang Adan. Ang matitud-anon nga mga sumusunod

ni Jesus nga gitanom sa tingub sa dagway sa iyang kamatayon mao ang pag-apil niini nga buhat sa kalamdagan ug pagpasig-uli.

PAG-RECONCILING SA KALIBUTAN

Ang pagpasig-uli mahimong hubaron nga proseso sa paghusay o pagsulbad sa mga panagsumpaki, mga panagsumpaki, o mga panagsumpaki aron ang duha o daghan pa nga mga partido mahibalik sa pabor sa usag usa. Si Pablo misulat bahin sa pagpasig-uli sa katawhan uban sa Diyos: “Ang tanang butang iya sa Diyos, nga nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Jesu-Kristo, ug naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasig-uli; Sa ato pa, nga ang Diyos diha kang Kristo, nga nagpasig-uli sa kalibotan ngadto sa iyang kaugalingon, nga wala mag-ihap sa ilang mga kalapasan ngadto kanila, ug kami nagtugyan kanamo sa pulong sa pagpasig-uli, ug karon among gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasig-uli. nangamuyo kami kaninyo pinaagi kanamo: kami nag-ampo kaninyo sa dapit ni Kristo, makig-uli kamo sa Diyos.”—2 Corinto 5 bersikulo 18 hangtod 20

Gipakita gikan niini nga tudling nga ang nagsakripisyo nga mga sumusunod sa Agalon miapil uban kaniya sa “ministeryo sa pagpasig-uli,” ang buhat sa pagpasig-uli sa kalibutan sa katawhan ngadto sa Dios. Kini nga buhat naggikan sa Dios, ang halangdon nga Awtor sa plano sa kaluwasan alang sa nawala nga kaliwat. Ang iyang plano gipatuman pinaagi ni Jesus: “Ang Dios diha kang Kristo, nga nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon.” Nian kita, nga mga sumulunod ni Cristo, ginalaragway subong mga tiglawas ni Cristo sa hilikuton sang pagpasag-uli nga iya ginhimo nga aman. Kita gihatagan, o “gitugyan ngari kanamo,” ang “pulong sa pagpasig-uli.”

Ang bersikulo 21 mabasa: “Siya (Jesus) nga wala makaila sa sala iyang gihimo nga halad-sa-sala alang kanato, aron kita mahimong

pagkamatarong sa Diyos diha kaniya.” (2 Mga Taga-Corinto 5 bersikulo 21, Gibag-o nga Bersyon Gipauswag ug Gitul-id). Dinhi kita adunay katin-awan sa sukaranan diin kita, nga pinaagi sa panulondon nga mga sakop sa tinunglo sa sala ug himalatyon nga kaliwatan, magamit sa Dios sa buhat sa pagpasig-uli. Kini tungod kay si Kristo, una sa tanan, naghimog tagana alang sa atong pagpasig-uli, ug sa pagdawat niini nga tagana nahimo kitang “pagkamatarong sa Diyos diha kaniya.” Wala kitay idugang sa bili sa dugo nga pinaagi niini kita napasig-uli, apan ang gahum niana nga dugo makaapekto sa atong pagpasig-uli, ug ang Dios nag-isip kanato nga matarung, ug naghatag kanato sa pribilihiyo sa pag-apil uban ni Kristo sa buhat sa pagpasig-uli alang sa uban.

Si Pablo nagpadayon sa kapitulo 6, ang unang bersikulo: “Busa kami, ingon nga mga magbubuhat uban kaniya, nagahangyo usab kaninyo nga dili ninyo dawaton ang grasya sa Dios sa walay kapuslanan.” Unsa ka kahibulongan ang grasya sa Dios nga giawhag sa apostol nga dili nato dawaton nga walay pulos! Kini nga pribilihiyo sa pagkahimong magbubuhat kauban niya usa ka buhat nga naglakip sa duha ka kapanahonan sa plano sa Dios sa kaluwasan—ang presente nga Ebanghelyo, o Kristuhanon nga Panahon, ug ang umaabot nga Mesiyanikong Kapanahonan. Gisugo ni Kristo ang iyang mga sumusunod sa pag-adto sa tibuok kalibutan ug pagsangyaw sa Ebanghelyo (Griyego: usa ka maayong mensahe)—ang pulong sa pagpasig-uli. (Mateo 24 bersikulo 14; Buhat 1 bersikulo 8). Kini nga buhat nagkinahanglan og sakripisyo, ang pagtugyan sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Mao kini ang nalangkit sa atong bautismo ngadto sa kamatayon uban ni Kristo, ang atong pag-antos ug pagkamatay uban kaniya.

Unya, ingon sa atong nakita, ang buhat sa nagsingabot nga Mesiyanikong Kapanahonan, sa dihang ang tanang bahin sa lawas ni Kristo natigom na ug naandam na, mao ang pagpasig-uli ug pagpasig-uli sa nahibilin sa katawhan ngadto sa kinabuhi. Si Pablo misulat: “Sa usa ka inuyonang panahon, ako nagpatalinghug kanimo, ug, sa usa ka adlaw sa kaluwasan,

nagtabang kanimo; tan-awa! 2 Mga Taga-Corinto 6 bersikulo 2, Gipasiugda ni Rotherham ang Bibliya

Ang ekspresyon, “Karon, usa ka panahon nga giuyonan pag-ayo,” wala magamit sa tibuok kinabuhi sa mga indibidwal, apan sa usa ka yugto sa plano sa Dios—karon nga Panahon sa Ebanghelyo—sa dihang ang Langitnong Amahan midawat sa sakripisyo sa iyang katawhan ug mihatag kanila og tahas sa iyang plano isip mga magbubuhat uban kaniya. Niini nga teksto, si Pablo mikutlo sa bahin gikan sa Isaias 49 bersikulo 8 ug 9: “Mao kini ang giingon ni Jehova, Sa panahon nga nahamut-an gipatalinghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan gitabangan ko ikaw: ug pagabantayan ko ikaw, ug igahatag ko ikaw nga usa ka tugon sa mga katawohan, aron sa pagtukod sa yuta, aron sa pagpanunod sa mga biniyaan, aron nga ikaw makapanunod sa mga biniyaan; kangitngit, ipakita ang inyong kaugalingon nga sila manibsib sa mga dalan, ug ang ilang mga sibsibanan anaa sa tanang hatag-as nga mga dapit.

LANGIT UG YUTANONG KALUWASAN

Niining panahona, kadtong pinaagi sa pagtuo miambit sa tagana sa kinabuhi nga gihimo alang kanila sa Diyos pinaagi ni Kristo, kon matinud-anon hangtod sa kamatayon, ituboy ngadto sa himaya, dungog, ug pagka-imortal. (Roma 2 bersikulo 7). Sila gihisgotan sa Hebreohanon 3 bersikulo 1 ingong “mga umalambit sa langitnong pagtawag.” Sa 2 Pedro 1 bersikulo 4 sila gihulagway nga gihatagan og mga saad diin sila mahimong umalambit sa “balaan nga kinaiya,” nga mao ang kinaiya sa Dios. Sa Roma 5 bersikulo 2 kini gihulagway nga nagmaya sa “paglaom sa himaya sa Diyos.”

Ang diosnon nga kinaiya dili lamang ang pagka-imortal, kondili ang tinubdan usab sa kinabuhi. Mao nga, sama sa Isaias 49 bersikulo 8 ug 9, nga gikutlo sa ibabaw, kadtong gitumong nga gitipigan sa Diyos sa tanan nilang mga pagsulay, samtang sila nag-antos uban

ni Kristo sa iyang bawtismo ngadto sa kamatayon, gihawasan ingong nag-ingon ngadto sa mga binilanggo, “Lakaw,” ug ngadto kanila nga anaa sa kangitngit, “Ipakita ang inyong kaugalingon.” Kini mao ang “mga binilanggo,” ang dakong nahibilin sa katawhan, patay ug buhi kinsa, pinaagi kang Kristo ug sa iyang matinumang mga sumusunod, pagakuhaon gikan sa pagkaulipon sa Adamikong kamatayon. Kini, bisan pa, dili igatuboy ngadto sa diosnon nga kinaiya, sama sa iglesia, kondili igapagula “aron makapanunod sa biniyaan nga mga kabilin.”

Kini mao ang kabilin sa kinabuhi dinhi sa yuta, ug ang kamandoan sa yuta nga gihatag kang Adan, apan nawala kaniya tungod sa sala. Kining panulondon sa yutan-ong kinabuhi gipalit pinaagi sa dugo ni Kristo, ug ang simbahan moduyog kaniya sa pagpasig-uli niini nga panulondon ngadto sa tanan nga motuman sa mga balaod nianang usa ka libo ka tuig nga gingharian sa panalangin, diin ang mga patay nga alang kang kinsa ang tinuod nga mga Kristohanon karon ginabawtismohan malamdagan ug mahatagan ug kahigayonan sa pagbalik ngadto sa kahingpitan sa tawhanong kinabuhi.

Pagkamapasalamaton nato nga ang atong mahigugmaon ug walay kataposang Diyos nahimong kanunayng presente nga tabang alang sa iyang nagsakripisyong katawhan niining tibuok “adlaw sa kaluwasan,” nga atong gituohan nga hapit nang matapos! Nalipay kami nga, pinaagi sa merito sa dugo ni Kristo, ang atong Langitnong Amahan midawat sa mga sakripisyo sa iyang katawhan, ug naghimong posible sa pagsulay sa ilang pagkamatitud-anon ngadto kaniya, nga nagtan-aw sa ilang katapusang kahimayaan ngadto sa diosnong kinaiya.

Sa ato nang nakita, bisan sa panahon nga nagpadayon ang ilang bautismo sa kamatayon, gigamit sila sa Ginoo isip mga kauban sa trabaho sa iyang dakong plano sa kaluwasan. Kini padayong gamiton ingong mga ministro sa pagpasig-uli sulod sa sunod nga kapanahonan, kay ilang ipahayag ang mensahe sa pagpasig-uli ug pagpasig-uli ngadto sa tanang katawhan, hangtod sa

kataposan kining kahibalo sa Ginoo mopuno sa yuta “ingon nga ang mga tubig nagatabon sa dagat.” Isaias 11 bersikulo 9; Habakuk 2 bersikulo 14

Pinaagi sa simbahan, ingong mga embahador alang kang Kristo, ug sa paggamit sa pulong sa pagpasig-uli, nga ang kahibalo sa “lukat alang sa tanan” nga gitagana ni Jesus, sa takdang panahon, “mapamatud-an,” o ipahibalo sa tanan. 1 Timoteo 2 bersikulo 3 hangtod 6

ANG KASAL

Sa simbolikong pinulongan, ang Bibliya naghisgot sa matitud-anon nga simbahan sa kinatibuk-an-ang tanan nga, sa panahon sa karon nga Kapanahonan sa Ebanghelyo gitanom sa tingub sa dagway sa kamatayon ni Jesus-ingon nga ang “pangasaw-onon” ni Kristo. Sa Pinadayag 19 bersikulo 7, si Jesus gihisgotan nga “Kordero,” tungod sa sakripisyo nga kinaiya sa pagtubos. Aton mabasa: “Magkalipay kita kag magkalipay, kag maghatag sing kadunggan sa iya: kay ang kasal sang Kordero nag-abot na, kag ang iya asawa nakahanda na sang iya kaugalingon.”

Kining “pag-andam” sa presenteng panahon niadtong mahiusa kang Jesus diha sa himaya ug makig-ambit uban kaniya sa pagpasig-uli sa katawhan sa panahon sa Mesiyanikong Panahon, nagkinahanglag daghang sakripisyo ug pag-antos. Ang kaugalingong ministeryo ni Jesus sa panguna maoy usa sa pagsakripisyo, nga misangpot sa kamatayon. Ang Kasulatan nag-awhag kanato nga mahisama kaniya, nga simbolikong ilubong uban kaniya pinaagi sa bawtismo ngadto sa kamatayon.

Ang dayandayan sa umaabot nga pangasaw-onon, dugang sa dili hakog nga gugma nga motultol sa pagsakripisyo alang sa uban, usa usab ka dayandayan sa pagpaubos ug pagkamasinugtanon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Kini, sa pagkatinuod, usa ka

dato nga kombinasyon sa tanang mga bunga ug mga grasya sa Balaang Espiritu. (Galacia 5 bersikulo 22 ug 23; 2 Pedro 1 bersikulo 5 hangtod 7). Sa dihang ang matag umaabot nga membro sa umaabot nga pangasaw-onon ni Kristo sa ingon “gidayandayanan alang sa iyang bana,” ug ang katibuk-an ipatungha sa “unang pagkabanhaw,” nga ang kasal sa Kordero ug sa iyang pangasaw-onon mahitabo. Pinadayag 21 bersikulo 2; 20 bersikulo 6

Unya ang Pinadayag 22 bersikulo 17 matuman, kay hangtod nianang panahona adunay usa ka bug-os nga pangasaw-onon nga matang. Ang teksto mabasa: “Ang Espiritu ug ang pangasaw-onon mag-ingon, Umari ka. Ug ang makadungog paingna, Umari ka. Ug ang giuhaw paanhia. Ug bisan kinsa nga buot, paimna siya sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.” Kita gipahibalo nga ang “Espiritu,” ang balaang gahom ug impluwensiya sa Diyos nga gipakita pinaagi sa iyang Anak, si Kristo Jesus, ug ang “pangasaw-onon,” ang matinumang simbahan, maoy maglangkob sa paagi diin ang katawhan madapit sa pag-inom sa “tubig sa kinabuhi.” Sa ingon niini gipadayag pag-usab ang talagsaon nga posisyon sa plano sa kaluwasan nga giokupar niadtong kinsa gitamnan sa tingub sa pagkasama sa kamatayon ni Jesus.

Dili ikatingala nga gipunting ni Pablo kung unsa ka kawang ang Kristohanong pag-antos ug kamatayon, pagkawalay kahulogan sa atong bawtismo alang sa mga patay, kon walay pagkabanhaw sa mga patay! Apan, kita nahibalo nga adunay pagkabanhaw sa mga patay, tungod kay si Kristo, “ang unang mga bunga,” gibanhaw na gikan sa mga patay ug gibayaw ngadto sa langitnong himaya. (1 Corinto 15 bersikulo 23). Ang “unang pagkabanhaw” mogakos sa tanan nga nag-antus ug namatay uban kaniya aron sila mabuhi ug maghari uban kaniya, apan kining mahimayaong paglaum matuman lamang pinaagi sa pagkamatinud-anon “bisan ngadto sa kamatayon.” Pinadayag 2 bersikulo 10

Nalipay kita sa kasigurohan sa balaang tabang alang niadtong naghalad sa ilang kinabuhi sa sakripisyo. Usa sa labing dako nga

insentibo sa pagkamatinud-anon mao ang saad sa Kasulatan nga ang atong “pagbautismo alang sa mga patay” nga kalibutan sa karon nga panahon mao ang pagtigum alang sa ilang katapusang kaayohan sa sunod nga panahon sa plano sa Dios. Kon matinumanon, makigbahin kita sa dakong umaabot nga buluhaton sa pagpasig-uli sa patay nga kalibotan, paglamdag kanila, pagpasig-uli kanila ngadto sa Diyos, ug paghatag kanilag kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan. Pagkamahimayaon nga sangpotanan ang gisaad sa Pulong sa Diyos!

INTERNASYONAL NG PAGTUON SA BIBLIYA

Leksyon para sa Pebrero 2

Pag-ampo sa Husto

Yabeng Bersikulo: “Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.”

—Mateo 6 bersikulo 9

Pinili nga Kasulatan:

Mateo 6 bersikulo 5 hangtod 15

HUMAN SI JESUS “makaampo sa usa ka dapit” ang usa ka disipulo nangutana, “Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo.” (Lucas 11 bersikulo 1 hangtod 4). Dili nato hunahunaon nga kini nga disipulo wala pa sukad mag-ampo sa dihang siya nangutana niini nga pangutana. Apan, ang mga tinun-an daw nakaamgo nga dili lamang kay ang mga pagtulon-an ni Jesus lahi kaayo sa mga eskriba ug mga Pariseo sa lainlaing mga punto, kondili lahi usab ang iyang paagi sa pag-ampo. Busa ilang gitinguha ang iyang pagtudlo bahin sa pag-ampo.

Ang pagtulon-an ni Jesus bahin sa pag-ampo narekord sa mga Ebanghelyo ni Lucas ug Mateo. (Lucas 11 bersikulo 1 hangtod 13; Mateo 6 bersikulo 5 hangtod 15). Dili nato sabton nga gipasabot ni Jesus nga balikon ang iyang mga pulong sa pulong sa dihang mag-ampo, apan siya miingon, “Sa ingon niini nga paagi pag-ampo.” Sa laing pagkasulti, si Jesus wala maghatag kanato sa eksaktong mga pulong nga isulti, kondili mihatag siya og kinatibuk-ang ehemplo sa estilo ug sulod sa atong mga pag-

ampo—yano, mubo, direkta, hapsay, ug matinahuron. Busa, kinahanglan natong likayan ang pagsubli sa samang pormal nga mga pulong sa matag pag-ampo, o maghunahuna nga pinaagi sa paghatag og taas nga pag-ampo atong madani kadtong naminaw o sa unsa nga paagi mahimong mas madawat sa atong Langitnong Amahan. Mateo 6 bersikulo 7

“Amahan namo nga anaa sa langit.” (bersikulo 9). Ang ekspresyong “Amahan namo” bag-o unta sa mga Hudiyo, kay sila maoy usa ka nasod sa “mga alagad.” (Esdras 5 bersikulo 11; Knee-hau-my-yah 1 bersikulo 6). Sa Bag-ong Tugon, bisan pa niana, ang apostol nag-ingon bahin niadtong mga Hudiyo nga midawat kang Jesus, “kanila iyang gihatagan ug gahom (Grego: pribilehiyo) aron mahimong mga anak sa Diyos.” (Juan 1 bersikulo 12). “Pagabalaanon ang imong ngalan” nagpahayag ug matinahuron nga pagsimba ug apresasyon sa pagkamaayo ug pagkahalangdon sa Diyos. Ang atong unang hunahuna diha sa pag-ampo kinahanglang anaa sa Diyos, dili sa atong kaugalingon, ni sa uban nga bililhon kanato.

“Paanhia ang imong gingharian.” (Mateo 6 bersikulo 10). Kita kinahanglan nga mag-ampo alang sa gingharian sa Dios sa dili madugay moabut, nga iyang gisaad nga mopanalangin sa tanang katawhan ug mao ang walay katapusan nga solusyon sa matag problema, kasamok, ug kadautan sa karon nga kalibutan. Kining paglaoma sa gingharian motabang kanato sa paglatas sa mga pagsulay ug kalisdanan karong adlaw samtang atong palandongon ang palaaboton sa usa ka panahon sa panalangin sa tanan.

“Pagabuhaton ang imong kabubut-on dinhi sa yuta, maingon sa langit.” Angay natong ipahayag ang atong pagsalig nga tumanon sa Diyos ang tanan niyang daghang saad. “Hatagi kami karong adlaw sa among kalan-on sa matag adlaw.” (bersikulo 11). Kinahanglan nga atong ilhon ang atong padayon nga pagsalig sa

Dios, nga modawat sa iyang provincial nga pag-atiman ug direksyon sa atong inadlaw nga kinabuhi kalabut sa espiritwal ug temporal nga mga butang.

“Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang mga nakasala kanamo.” (bersikulo 12, International Standard Version). Kanunay kitang kulang sa hingpit nga mga sukdanan sa Diyos ug busa kinahanglang ipahayag diha sa pag-ampo ang atong panginahanglan sa iyang kaluoy ug kaluoy, mangayo og kapasayloan pinaagi sa merito sa atong Manluluwas, ug ipahayag ang atong tinguha nga magbag-o. Kita usab mangayo sa atong Langitnong Amahan sa pagtabang kanato sa pagpalambo og kalooy ngadto sa uban kinsa mahimong makasala batok kanato. Mateo 5 bersikulo 44

“Ayaw kami itugyan sa panulay, kondili luwasa kami gikan sa dautan.” (Mateo 6 bersikulo 13). Kita kinahanglan nga mohangyo sa Dios sa paggiya sa atong mga lakang sa kinabuhi aron walay pagsulay nga moabut kanato nga dili nato maantus, ug nga siya motabang kanato nga makakat-on gikan sa mga pagsulay nga iyang gitugot alang sa atong pagtubo. (1 Corinto 10 bersikulo 13; Roma 8 bersikulo 28). Sa ingon atong makita ang paagi sa pag-ampo nga gihatag ni Jesus kanato aron makapahimuot sa Diyos, samtang atong ipahayag kaniya ang atong tinguha sa pagbuhat sa iyang kabubut-on gikan sa atong kasingkasing. Efeso 6 bersikulo 6

Juan Bautista

***Yabeng Bersikulo: “Sa taliwala kanila nga nangatawo sa mga babaye walay mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista: bisan pa ang labing gamay sa gingharian sa langit labaw pa kay kaniya.”
— Mateo 11 bersikulo 11***

Pinili nga Kasulatan: Mateo 11 bersikulo 7 hangtod 15

SILA SI MALAQUIAS UG ISAIAS NANAGNA nga ang Dios mopili og usa ka tawo kinsa “moandam” daan sa dalan sa Ginoo. (Malaquias 3 bersikulo 1; Isaias 40 bersikulo 3 hangtod 5; Mateo 11 bersikulo 10). Kining espesyal nga embahador mao si Juan Bautista. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo sa amahan ni Juan nga ang iyang asawa, nga tigulang na kaayo, manganak ug usa ka anak nga lalaki ug nganlan nila siya ug Juan. Ang anghel mipahibalo mahitungod ni Juan, nga “daghan sa mga anak sa Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo ... aron sa pag-andam sa usa ka katawhan nga andam alang sa Ginoo.” Lucas 1 bersikulo 5 hangtod 17

Sa dihang si Jesus nag-edad ug katloan ka tuig siya miadto kang Juan, kinsa “nagwali sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.” Sa dihang si Juan nakakita kang Jesus siya mipahayag, “Tan-awa ang Kordero sa Dios, nga nagakuha sa

sala sa kalibutan.” Unya gihangyo ni Jesus si Juan nga bunyagan siya. Sa pagkawas ni Jesus sa tubig, “Si Juan nagpamatuod, nga nag-ingon, Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini mipabilin sa ibabaw niya.” Lucas 3 bersikulo 2 hangtod 23; Juan 1 bersikulo 19 hangtod 34

Sa ulahi, sa dihang si Juan gibalhog sa bilanggoan, si Jesus mipahayag ngadto sa mga panon sa katawhan sa mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo: “Sa mga nangatawo sa mga babaye walay mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista: bisan pa, siya nga labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kay kaniya.” Mateo 11 bersikulo 11

Ang ekspresyong “gingharian sa langit” nagtumong sa espirituwal nga yugto sa Mesianikong gingharian, nga nagsugod sa pagkaugmad sa panahon sa yutan-ong ministeryo ug kamatayon ni Kristo. Nagpadayon kini sa Pentecostes, uban sa pagbubo sa Balaang Espiritu sa Dios ngadto sa mga indibidwal kinsa mopahinungod sa ilang mga kinabuhi sa pagserbisyo sa atong Langitnong Amahan. (Mga Buhat 2 bersikulo 1 hangtod 41; Roma 12 bersikulo 1; Hebreohanon 3 bersikulo 1). Kining langitnong pagtawag nagpadayon sa tibuok Kapanahonan sa Ebanghelyo hangtod ug lakip na sa karon nga panahon.

Usa sa mga titulo nga gihatag sa Kasulatan kang Jesus mao ang “Pamanhonon.” Ingong grupo ang iyang matinumang mga sumusunod mahimong iyang “pangasaw-onon.” (Pinadayag 19 bersikulo 7; 22 bersikulo 17). Si Juan Bautista mipasabut, “Siya nga adunay pangasaw-onon mao ang pamanhonon: apan ang higala sa pamanhonon, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, nalipay ug daku tungod sa tingog sa pamanhonon.” (Juan 3 bersikulo 29). Ang ministeryo ni Juan iya sa nag-unang Panahon sa mga Judio, nga hapit nang matapos. Apan, tungod kay siya namatay sa wala pa ablihan ni Jesus ang imbitasyon nga mahimong bahin sa “gingharian sa langit,” si Juan dili isipon nga bahin sa “pangasaw-onon” nga matang, bisan tuod siya nalipay nga mahimong “higala sa pamanhonon.”

Si Juan Bautista, uban ni “Abraham, ug Isaac, ug Jacob, ug sa tanang mga propeta,” pagagantihan tungod sa ilang pagkamatinumanon pinaagi sa pagbanhaw sa yuta ingong hingpit nga mga tawo. Sila mahimong “mga prinsipe sa tibuok yuta,” mag-alagad ingong mga instruktur ug mga panig-ingnan sa tanang katawhan sa yutan-ong yugto sa gingharian. Lucas 13 bersikulo 28; Salmo 45 bersikulo 16; Hebreohanon 11 bersikulo 4 hangtod 40

Sa dihang si Jesus miingon nga “siya nga labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kay kaniya,” dili nato isulti nga si Juan Bautista ug ang tanang matarong nga mga karakter nga gihisgotan sa Kasulatan nga nagkinabuhi sa wala pa ang yutan-ong ministeryo ni Kristo dili kaayo matinud-anon kay sa simbahan sa Ebanghelyo. Sa baylo, nagakahulugan lamang ini nga banhawon sila sang Dios subong himpit nga mga tawo sa duta, samtang nagsaad sia nga banhawon ang Pangasaw-onon ni Cristo subong himpit nga espiritu nga mga tinuga, nga nagahatag sa ila sing pagkadimamalasyon kag sang diosnon nga kinaugali. 2 Pedro 1 bersikulo 4; Roma 2 bersikulo 7; 6 bersikulo 3 hangtod 5; 2 Timoteo 2 bersikulo 11 ug 12

Ang Dato nga Batan-on

Yabeng Bersikulo: “Sultihan ko kamo pag-usab, nga mas sayon pa alang sa usa ka kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom, kay sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa Dios.”

— Mateo 19 bersikulo 24

Pinili nga Kasulatan: Mateo 19 bersikulo 16 hangtod 30

USA KA BATAN-ONG LALAKI nga adunay daghang mga kabtangan miduol kang Jesus, miluhod sa iyang atubangan, ug nangutana: “Unsa may akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon?” (Marcos 10 bersikulo 17; Mateo 19 bersikulo 20; Lucas 18 bersikulo 18). Human sa mubo nga panaghisgot tali kanila, si Jesus miingon, “Kon buot ka nga mahingpit (Grego: kompleto), lakaw ug ibaligya ang imong nabatongan, ug ihatag sa mga kabus, ug makabaton ka ug bahandi sa langit,” ug “pas-ana ang krus, ug sunod kanako.” Sa dihang ang batan-ong lalaki nakadungog niini, “siya milakaw nga masulob-on: kay siya adunay daghang mga kabtangan.” Mateo 19 bersikulo 21 ug 22; Marcos 10 bersikulo 21 ug 22

Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Ang usa ka dato nga tawo maglisud (Grego: uban sa kalisud) makasulod sa gingharian sa langit.” Dayon iyang gidugang ang mga pulong nga makaplagan sa atong Yabeng Bersikulo: “Mas sayon pa alang sa kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom, kay sa usa ka dato nga

makasulod sa gingharian sa Diyos.” Ang mga tinon-an “nahibulong pag-ayo, nga nagaingon, Nan kinsa man ang maluwas?” Si Jesus mitubag: “Sa mga tawo imposible kini; apan sa Diyos ang tanang butang posible.” Mateo 19 bersikulo 23 hangtod 26

Sang una si Jesus naglaygay: “Indi kamo magtipon para sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa duta,” kundi “magtipon kamo para sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit,” bangod “kon diin gani ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusuon.” (Mateo 6 bersikulo 19 hangtod 21). Usab, diha sa sambingay sa magpupugas gipasabot ni Jesus nga ang binhi nga nahulog sa katunokan, nga unya miturok ug naglumos sa binhi, naghawas niadtong nakadungog sa Pulong sa Dios, “apan ang mga kabalaka niining panahona ug ang mga limbong sa mga bahandi makapugong sa Mensahe, ug kini dili makapamunga.” Mateo 13 bersikulo 22, Weymouth Bag-ong Tugon

Si Apostol Pablo nagtambag nga “ang mga tawo nga determinado nga madato mangahulog sa tentasyon ug sa lit-ag, ug sa daghang dili-maalamon ug makadaut nga mga paagi nga makapaunlod sa mga tawo sa kalaglagan ug kalaglagan. 1 Timoteo 6 bersikulo 9 ug 10, Weymouth Bag-ong Tugon

Ang usa ka adunahan nga tawo, bisan pa niana, sa hingpit nga pagtugyan sa ilang kasingkasing ngadto sa Ginoo ug sa mainiton nga pagpangita sa Dios, makahimo uban sa dako nga pagpaubos ug pagpasakop, sa pagtubag sa langitnon nga pagtawag ug pagpalambo sa usa ka kinaiya nga makapahimuot sa Langitnong Amahan. Ang Kasulatan nagrekord sa pipila ka indibiduwal nga nagbuhat niana. Si Zaqueo, bisag pangulo sa mga maniningil sa buhis, “nangita kang Jesus,” ug gihubit ingong “dato.” (Lucas 19 bersikulo 2 hangtod 9). Si Jose nga taga-Arimatea, kinsa gihubit ingong “usa ka tawong dato,” nangaliyupo kang Pilato alang sa patayng lawas ni Jesus ug gibutang kini “sa iyang bag-ong lubnganan.” (Mateo 27 bersikulo 57 hangtod 60). Si Nicodemo

miduyog kang Jose, ug nagdala ug daghan kaayong mga pahumot aron sa pagdihog sa lawas ni Jesus; busa, siya usab tingali adunahan. Juan 19 bersikulo 39 hangtod 42

Hinoon, ang labing dako nga ehemplo sa usa ka tawo nga adunahan ug hingpit nga mitugyan ngadto sa atong Langitnong Amahan mao si Jesus. “Bisan tuod siya dato,” ang una ug labaw sa tanang linalang sa Diyos, apan tungod sa kabos nga nag-agulo nga linalang, “siya nahimong kabos” ug “nanaug gikan sa langit.” Kinabubut-on sia nga nangin himpit nga tawo, kag ginhatag ang iya kabuhi “isa ka gawad para sa tanan, nga ginapamatud-an sa nagakaigo nga tion.” 2 Mga Taga-Corinto 8 bersikulo 9; Juan 3 bersikulo 13; 6 bersikulo 38 ug 51; 1 Timoteo 2 bersikulo 5 hangtod 6

Ang Sambingay sa mga Karnero ug sa mga Kanding

Yabeng Bersikulo: “Sa diha nga ang Anak sa tawo moanhi sa iyang himaya, ug ang tanang balaan nga mga manolonda uban kaniya, unya siya molingkod sa trono sa iyang himaya: Ug sa atubangan niya pagatigumon ang tanang mga nasud: ug iyang pagalainon sila ang usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding.”

— Mateo 25 bersikulo 31 ug 32

Pinili nga Kasulatan: Mateo 25 bersikulo 31 hangtod 46

KINI NGA SAMBINGAY NAG-ILUSTRAR kon kanus-a ug sa unsang paagi mahitabo ang buluhaton panahon sa yutan-ong bahin sa Mesianikong gingharian. Ang sambingay nagsugod: “Kon ang Anak sa tawo moabot sa iyang himaya.” Ang “Anak sa tawo” mao ang atong Ginoong Jesus. (Mateo 16 bersikulo 13; Juan 5 bersikulo 26 ug 27). Upod sa Anak sang tawo, “ang tanan nga balaan nga mga anghel” mangin “kaupod niya.” Kini ang nahuman nga pangasaw-onon ni Kristo. Pinadayag 14 bersikulo 1 hangtod 4

Ang panahon sa sambingay giila pinaagi niini nga pahayag: “Unya siya molingkod sa trono sa iyang himaya.” Usa sa mga saad nga gihatag ngadto sa matinumang mga Kristohanon sa nabanhaw nga Ginoo mao: “Kaniya nga makadaug itugot ko sa paglingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab nakadaug, ug milingkod uban sa akong Amahan sa iyang trono.” (Pinadayag 3 bersikulo 21). Duha ka importante nga pahayag ang gihatag niini nga bersikulo. Una, ang ganti nga gisaad ngadto sa tanang matinud-anon nga mga mananaog sa karon nga Panahon sa Ebanghelyo mao ang pribilehiyo sa pagtrabaho uban kaniya isip “mga hari ug mga pari,” sa paghari uban kaniya alang sa katuyoan sa pagtudlo ug pagbayaw sa katawhan sa panahon sa gingharian. (Pinadayag 1 bersikulo 5 ug 6; 20 bersikulo 4 hangtod 6). Ikaduha, sa dihang gihatag kini nga mensahe kang Juan, si Jesus “gilingkod” sa trono sa iyang Amahan, apan wala pa sa iyang kaugalingong trono.

Busa, ang sambingay nagpunting sa umaabot nga panahon, sa dihang si Kristo “molingkod sa trono sa iyang himaya.” Kini mahitabo sa dihang “ang tanang balaang manulonda” makauban na ni Kristo—nga mao, sa dihang makompleto na ang tibuok pangasaw-onon ni Kristo. Sa una pa nga okasyon, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an mahitungod niining panahona: “Ako magatudlo kaninyo ug usa ka gingharian, ingon nga ang akong Amahan nagtudlo kanako; Lucas 22 bersikulo 29 ug 30

Sa sambingay ang pulong nga “himaya” gihubad gikan sa usa ka Griyego nga pulong nga nagpasabut nga “himaya, ingon nga dayag kaayo.” Si Apostol Pablo naghatag ug dugang nga pruwera nga kon si Kristo anaa sa “dayag kaayo” nga himaya, kini makig-uban sa tanang sumusunod sa Ginoo nga matinud-anon hangtod sa kamatayon. Siya misulat: “Sa dihang si Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, magpakita na (Grego: ipadayag nga dayag), nan kamo usab magpakita uban kaniya sa himaya.” (Colosas 3 bersikulo 4). Ang pulong nga “himaya” niini nga bersikulo gikan sa samang Griyego nga pulong nga gihubad nga “himaya” sa Mateo 25 bersikulo 31.

Sa panahon sa paghari ni Kristo, “sa iyang atubangan pagatigomon ang tanang kanasoran.” Ang tanan ipahibalo sa iyang awtoridad. Dayon, sa katapusan sa gingharian, ang sambingay nagpadayon, “iyang pagalainon sila ... (Mateo 25 bersikulo 32). Kining pagbahinbahin naghawas sa kataposang pagsulay ug pagtimbangtimbang sa matag indibiduwal “sumala sa ilang mga buhat” nga ilang ipakita sa panahon sa paghukom sa gingharian. Buhat 17 bersikulo 31

Ang mga indibiduwal sa samag-karnero nga klase makapanunod sa gingharian tungod kay sila nakaugmad ug boluntaryong nagpakita sa kinaiya sa Dios sa gugma, nagtabang ug nagdasig sa uban nianang panahona. Ang mga indibiduwal sa samag-kanding nga klase dili magpakita niini nga mga hiyas sa panahon sa gingharian ug makatagamtam lamang sa mga panalangin niini alang sa ilang kaugalingon. Dili sila tugotan nga mabuhi sa walay kataposan. Pinadayag 20 bersikulo 12 hangtod 15